

# Diteng

## Kanegelo ya 1:

Mehuta ya dinamelwa.....2

---



## Kanegelo ya 2:

Ka moka ke dinamelwa.....9

---



EXTRACT PAGES

# Mehuta ya dinamelwa

## Dipotšišo tša pele ga go bala

1. O akanya gore puku ye e bolela ka eng?
2. O hlahlwa ke eng go akanya bjalo?



Naa o tseba ka ga mehuta ya dinamelwa?  
Go na le dinamelwa tša tseleng le tša  
lefaufaung.  
Go na le dinamelwa tša meetseng le tša  
seporong.

# Dinamelwa tša tseleng



Ke dife dinamelwa tša tseleng tše o di tsebago?

Dinamelwa tša tseleng ke tše dintši go feta tše dingwe.

Dinamelwa tša tseleng di šoma kudu go feta tše dingwe.

Dinamelwa tša tseleng di bonwa gantši go feta tše dingwe.

# Dinamelwa tša meetseng



Ke dife dinamelwa  
tša meetseng tše o  
di tsebago?

Dinamelwa tša meetseng ke tše o di  
sepelago fela ka meetseng.

Dinamelwa tša meetseng di ka se kgone  
go sepela tseleng.

Dinamelwa tša meetseng di ka se kgone  
go sepela lefaufaung.



Go na le dikepe tše dikgolokgolo tša go rwala baeti ba lefaseng.

Ka gare ga tšona ke mabaibai, gape di na le dihotele le mabenkele a go ja.

O ipshina ka go ralala le lefase o le ka meetseng.

# Dinamelwa tša seporong



Dinamelwa tša seporong ke tše di sepelago fela seporong.

Dinamelwa tša seporong di ka se kgone go sepela tseleng.

Dinamelwa tša seporong di ka se kgone go sepela lefaufaung.



Setimela ke se sengwe sa dinamelwa tše di sepelago seporong.

Setimela se ke sa go rwala batho, ga se rwale dithoto.

Setimela se rwala batho ba bantši go feta dinamelwa tše dingwe.



O kile wa bona  
goba wa namela  
sefofane?



Senamelwa seo se lego seswantšhong se  
bitšwa sefofane.


Sefofane se sepela fela kua godimo  
lefaufaug.

Sefofane se rwala batho ba bantši ka nako  
e tee.

# Ka moka ke dinamelwa

## Dipotšišo tša pele ga go bala

1. O nagana gore o ka hwetša tshedimošo ya mohuta ofe pukung ye?
2. O ka rata go balela mogwera puku ye?



Mmutla o letša phalafala ya go bitša diphoofolo ka moka. O bitša diphoofolo tša lešoka ka moka go tla kopanong. Phalafala ya gagwe e kwagala kgole le kgauswi mo lešokeng.



O bona diphoofolo  
tše kae mo  
seswantšhong?

“Re botše sebiletšwa ka pela!” gwa bolela Tau. “Ke le beditše mo gore le tle le tsenele phadišano. Le tle le dinamelwa tša lena,” gwa realo Mmutla.



Ke senamelwa  
sefe se o se  
ratago kudu?



Diphoofolo ka moka di tlile di nametše  
dinamelwa tša tšona.

Tau e nametše sethuthuthu, thutlwa e  
nametše paesekela.

Nkwe e nametše koloi, tšhukudu e  
nametše bene, nare e nametše thekisi.



O nagana gore ke  
phoofolo efe ye e  
ka thopago lebelo?



Diphoofolo bjale di eme gabotse maemong  
a tšona.

Diphoofolo di nyaka go thopa lebelo la  
dinamelwa.

Mmutla o letša nakana gore diphoofolo di  
thome lebelo.